

**Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica**

# **S T A T U T**

**Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica**  
(„Sl.list Crne Gore“ br.51/18, 66/20 i 94/20)

**Podgorica, Avgust 2020**

Na osnovu teksta Statuta donijetog na sjednici Skupštine akcionara Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica od 31.5. 2018.god., Odluke o izmjenama Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica donijete na sjednici Odbora direktora, održanoj dana 24.09.2019. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica donijete na Skupštini akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, održanoj dana 30.04.2020. godine, Odluke o izmjenama Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica donijete na Skupštini akcionara Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, održanoj dana 14.08.2020. godine utvrđuje se prečišćeni tekst

# **S T A T U T**

## **I OSNOVNE ODREDBE**

### **Član 1**

**1.1.** Ovim statutom bliže se uređuje organizacija, poslovanje, prava, obaveze i ovlašćenja organa upravljanja, zastupanje i predstavljanje, kao i druga pitanja od značaja za rad i obavljanje zakonom utvrđene djelatnosti Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica (u daljem tekstu: CKDD).

**1.2.** Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica, mijenja naziv u CKDD i nastavlja da obavlja djelatnost CKDD-a u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon).

## **II NAZIV I SJEDIŠTE**

### **Član 2**

**2.1.** Puni naziv društva je Centralno klirinško depozitarno društvo akcionarsko društvo Podgorica.

**2.2.** Skraćeni naziv glasi "Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica" ili "CKDD".

**2.3.** U komunikaciji sa inostranstvom CKDD koristi naziv koji na engleskom jeziku glasi Central Securities Depository and Clearing Company of Montenegro, ili skraćeno CSD&CC-Montenegro.

**2.4.** Sjedište CKDD-a je u Podgorici, ulica Svetlane Kane Radević bb.

**2.5.** Sjedište CKDD-a može se promijeniti odlukom Odbora direktora.

### **Član 3**

**3.1.** CKDD ima službeni pečat, štambilj i logo koji sadrži naziv i sjedište CKDD-a.

**3.2.** Izgled, rukovanje i upotreba pečata, štambilja i logo-a uređuje se posebnim opštim aktom CKDD-a.

## **III DJELATNOST**

### **Član 4**

**4.1.** Djelatnost CKDD-a je vođenje registra dematerijalizovanih hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Zakonom i propisima i aktima kojima se uređuje način vođenja dematerijalizovanih hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: HOV), obavljanje usluga koje se odnose na promet HOV, čime se unapređuje i razvija tržište kapitala u Crnoj Gori i omogućava učesnicima tržišta kapitala pravilan, pouzdan, brz i efikasan obračun i plaćanje pri trgovanju HOV u kom pravcu je CKDD dužno i ovlašćeno da preuzima sve mjere i poslove koji su korisni i nužni za ostvarivanje i unapređivanje njegove zakonomjerne funkcije, namjene i svrhe.

**4.2.** CKDD obavlja sljedeće poslove, u skladu sa Zakonom:

- 1) vodi registrar HOV;
- 2) upravlja sistemom kliringa i saldiranja transakcija zaključenih na regulisanom tržištu, multilateralnoj trgovačkoj platformi (u daljem tekstu: MTP) i organizovanoj trgovačkoj platformi (u daljem tekstu: OTP) ili izvan regulisanog tržišta, MTP-a i OTP-a;
- 3) vodi sistem saldiranja kao agent za saldiranje iz člana 396 Zakona;
- 4) određuje jedinstvene identifikacione oznake HOV koje su upisane u Registar;
- 5) otvara i vodi račune HOV i izdaje potvrde o stanju na računima;
- 6) vrši upis u vezi sa izdavanjem, prestankom ili zamjenom HOV;
- 7) upisuje prenos HOV sa jednog računa na drugi;
- 8) vrši upis, promjenu ili brisanje prava trećih lica na HOV i drugim pravnim poslovima čiji su predmet HOV;
- 9) učestvuje u radu i saraduje sa međunarodnim organizacijama koje se bave poslovima registracije, kliringa i saldiranja;
- 10) pruža usluge u vezi sa korporativnim aktivnostima emitenata HOV;
- 11) obavlja poslove u vezi sa preuzimanjem akcionarskih društava;
- 12) druge poslove u skladu sa Zakonom.

**4.3.** Pored poslova iz tačke 4.2. ovog člana, CKDD može da obavlja i poslove:

- 1) u vezi sa isplatama i drugim prinosima iz HOV i drugih finansijskih instrumenata;
- 2) pružanje usluga organizovanja glasanja na skupštini akcionara.

**4.4.** CKDD ne smije da povjeri obavljanje poslova iz tačaka 4.2. i 4.3. ovog člana bez prethodne saglasnosti Komisije za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija).

**4.5.** Aktivnosti koje obavlja CKDD razvrstane su u Klasifikaciji djelatnosti pod sljedećim šiframa:

**4.6.** Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova- obuhvata: pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mjestu nepomenute: - obradu finansijskih transakcija, kliring i saldiranje, uključujući transakcije obavljene kreditnim karticama - usluge investicionog konsaltinga i druge pomoćne usluge u vezi sa investicionim bankarstvom - usluge hipotekarnih konsultanata i brokera - usluge povjerenika, fiducijarne i kastodi usluge na bazi provizije ili ugovorene naknade, bez investicionog (portfolio) upravljanja - obrada, kliring i saldiranje transakcija sa hartijama od vrijednosti (klirinške kuće za hartije od vrijednosti)

**4.7.** Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.-obuhvata: aktivnosti obezbjeđenja infrastrukture za smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga, usluge obrade podataka i s njima povezane aktivnosti - specijalizovane djelatnosti smještanja aplikacija kao što je smještanje aplikacija na internetu (web hosting), multimedijalni servisi ili pružanje aplikacijskih usluga, omogućavanje korišćenja vremenski ograničenog (time-sharing) resursa centralnog kompjutera od strane korisnika - djelatnost cjelokupne obrade podataka koje dostavlja korisnik i izrade specijalizovanih izvještaja na bazi podataka nabavljenih od klijenata, kao i unošenje podataka.

## **Član 5**

**5.1.** U svom poslovanju CKDD je dužno da informacioni sistem i podatke kojima raspolaže zaštiti od neovlašćenog pristupa, izmjena i gubitaka, da primjenjuje postupke kojima obezbjeđuje efikasno i uredno vođenje Registra, obezbijedi povjerljivost svih informacija

sadržanih u Registru i ne omogući nijednom drugom licu uvid u informacije iz Registra ili vezane za Registar, osim u slučajevima utvrđenim pozitivnim propisima.

## **IV PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI**

### **Član 6**

- 6.1.** U pravnom prometu sa trećim licima CKDD nastupa u svoje ime i za svoj račun.
- 6.2.** CKDD za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
- 6.3.** Akcionari odgovaraju za obaveze CKDD-a do visine uloženi sredstava.
- 6.4.** Odluke Skupštine akcionara, Odbora direktora, izvršnog direktora ili sekretara CKDD-a su obavezujuće prema trećim licima i u slučaju da izlaze izvan okvira propisane djelatnosti.

## **V ZASTUPANJE**

### **Član 7**

- 7.1.** CKDD zastupa i potpisuje predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlaštenja utvrđenih ovim Statutom i odlukom Odbora direktora.
- 7.2.** Pri preduzimanju pravnih radnji u ime i za račun CKDD Izvršni direktor je dužan da obezbijedi potpis predsjednika Odbora direktora, u skladu sa posebnim aktom o potpisivanju u CKDD.
- 7.3.** Za vrijeme odsutnosti ili u slučaju spriječenosti Izvršnog direktora iz stava 1 ovog člana, CKDD predstavlja i zastupa predsjednik Odbora direktora CKDD i/ili drugo lice po ovlaštenju Odbora direktora CKDD.
- 7.4.** Izvršni direktor može, uz potpis predsjednika Odbora direktora, ovlastiti drugo lice za zaključenje određenih ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.
- 7.5.** Ovlaštenje dato punomoćniku iz tač. 7.4. ovog člana može biti isključivo specijalno, za određeni posao ili vrstu posla ili pravnu radnju.
- 7.6.** Odbor direktora može za obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti, osim poslova iz člana 22.2. ovog Statuta, dati ovlaštenje članu Odbora direktora, izvršnom direktoru, sekretaru ili članu menadžmenta.
- 7.7.** Način potpisivanja poslovne dokumentacije i lica koja su ovlašćena za potpis pojedinih poslovnih dokumenata, bliže se uređuju pravilnikom o potpisivanju poslovne dokumentacije koji donosi Odbor direktora CKDD.

## **VI ORGANIZACIJA**

### **Član 8**

- 8.1.** CKDD obavlja poslove u svom sjedištu.
- 8.2.** Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta, utvrđuje se naziv organizacionih djelova, poslovi koji se obavljaju, ukupni broj izvršilaca i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

## **VII KAPITAL I PROMJENE KAPITALA**

### **Član 9**

**9.1.** Novčani dio kapitala CKDD-a iznosi 750.000,00 EUR (sedamstotinapedesethiljada eura) i podijeljen je na 586.749 običnih akcija.

**9.2.** Nominalna vrijednost jedne obične akcije iznosi 1,27822975 EUR.

**9.3.** Ako se akcije CKDD-a vode na kastodi računu, kastodi račun mora da glasi na ime.

#### **Član 10**

**10.1.** Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom glasova, pod uslovom da Skupštini akcionara prisustvuju predstavnici akcionara koji imaju najmanje 2/3 akcija.

**10.2.** Skupština akcionara može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, da ovlasti Odbor direktora da u određenom roku donese odluku o emisiji akcija. Odlukom Skupštine akcionara utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala i rok do kog važi ovlašćenje.

#### **Član 11**

**11.1.** Ukoliko se osnovni kapital poveća iznad zakonom propisanog minimuma, može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini akcionara preko punomoćnika.

#### **Član 12**

**12.1.** Akcije CKDD-a glase na ime i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

**12.2.** Svako fizičko ili pravno lice ili povezano lice, koje namjerava da stekne, odnosno poveća, direktno ili indirektno, kvalifikovano učešće u CKDD-u, na način da procenat akcija sa pravom glasa ili učešća u kapitalu dostigne ili pređe 20%, 30% ili 50% učešća u kapitalu CKDD-a, dužno je da prethodno dobije saglasnost Komisije.

**12.3.** Svako fizičko ili pravno lice dužno je da prije direktnog ili indirektnog otuđenja kvalifikovanog učešća u CKDD-u ispod 20%, 30% ili 50% učešća u ukupnom kapitalu CKDD-a, o tome obavijesti Komisiju i u obavještenju navede visinu učešća koje planira da otuđi.

**12.4.** Kapital CKDD-a povećava se izdavanjem novih akcija, odlukom Skupštine akcionara.

**12.5.** Kapital CKDD-a ne može se smanjiti odlukom Skupštine akcionara ispod zakonom utvrđenog iznosa osnovnog kapitala.

**12.6.** Svaki akcionar CKDD-a ima pravo uvida u Knjigu akcija CKDD-a.

#### **Član 13**

**13.1.** Akcionari CKDD-a na osnovu akcija imaju pravo upravljanja, pravo preče kupovine akcija CKDD-a kod narednih emisija, pravo na dividendu, pravo na dio likvidacione (stečajne) mase CKDD-a i druga prava koja proizilaze iz zakona, podzakonskih akata, Ugovora o osnivanju i drugih akata CKDD-a.

### **VIII ORGANI, ADMINISTRACIJA, REVIZOR**

#### **Član 14**

**14.1.** Skupština akcionara je najviši organ CKDD-a, koju čine akcionari ili njihovi predstavnici.

**14.2.** Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja CKDD-a.

**14.3.** CKDD ima izvršnog direktora i sekretara koji se staraju o izvršavanju odluka Odbora direktora.

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

### **Član 15**

**15.1.** Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:

- 1)** donosi i vrši izmjene i dopune Statuta CKDD-a;
- 2)** bira i razrješava članove Odbora direktora;
- 3)** imenuje i razrješava revizora i likvidatora CKDD-a;
- 4)** utvrđuje naknade članovima Odbora direktora;
- 5)** usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju CKDD-a;
- 6)** donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 7)** donosi odluku o povećanju ili smanjenju kapitala CKDD-a;
- 8)** na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na CKDD;
- 9)** donosi odluke o raspolaganju imovinom čija vrijednost prelazi 20% knjigovodstvene vrijednosti CKDD-a;
- 10)** odlučuje i o drugim pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom.

**15.2.** Svi akcionari CKDD-a, nezavisno od broja akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara CKDD-a. Izvršni direktor i sekretar CKDD-a obavezno prisustvuju sjednicama Skupštine akcionara, sem ako nisu u mogućnosti zbog okolnosti koje su van njihove kontrole. Skupštini akcionara, po pravilu, prisustvuju i članovi Odbora direktora.

**15.3.** Prije donošenja odluke o naknadama članovima Odbora direktora, Skupština akcionara razmatra Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja.

### **Član 16**

**16.1.** Pravo sazivanja Skupštine akcionara ima Odbor direktora i/ili akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, u skladu sa zakonom.

**16.2.** Na zahtjev Odbora direktora i akcionara čije akcije čine najmanje 5% akcionarskog kapitala, sekretar organizuje redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara.

**16.3.** Obavještenje o sazivu Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije njenog održavanja.

**16.4.** Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine akcionara, dnevni red Skupštine akcionara, sa obavještenjem o stavljanju na raspolaganje materijala za Skupštinu akcionara najmanje 30 dana prije njenog održavanja i o mogućnosti dobijanja dodatnih informacija o dnevnom redu i mjestu gdje se može izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara.

### **Član 17**

**17.1.** Skupština akcionara ne može odlučivati o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini akcionara.

**17.2.** U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju, najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine akcionara, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara.

**17.3.** Proširenje dnevnog reda imaju pravo da zahtijevaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

**17.4.** Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine akcionara. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine akcionara. CKDD je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama.

**17.5.** Ukoliko se Skupština akcionara ne održi, ponovna Skupština akcionara se održava po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu akcionara koja nije održana.

**17.6.** Prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici na Skupštini akcionara potpisuju listu prisutnih, koja sadrži i broj glasova svakog akcionara ili punomoćnika.

**17.7.** Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine akcionara i sekretar CKDD-a koji je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

**17.8.** Skupštinom akcionara rukovodi izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

**17.9.** Skupštini akcionara obavezno prisustvuje izvršni direktor i sekretar, osim u slučajevima propisanim zakonom.

**17.10.** U slučaju spriječenosti sekretara da prisustvuje sjednici Skupštine akcionara, izvršni direktor imenuje drugo lice za obavljanje tih poslova.

## **Član 18**

**18.1.** Na sjednici Skupštine akcionara vodi se zapisnik, kojeg potpisuje predsjedavajući Skupštine akcionara, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

**18.2.** Zapisnik se sačinjava najkasnije u roku od 15 dana od održavanja Skupštine akcionara, a obavezno sadrži: mjesto i vrijeme održavanja Skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine akcionara, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela Skupštine akcionara ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, tok rada po pojedinim tačkama dnevnog reda, rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda, podatke o načinu glasanja i usvojene odluke i vrijeme završetka.

**18.3.** Lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

## **Član 19**

**19.1.** Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.

**19.2.** Ako se na Skupštini akcionara ne postigne kvorum, nova Skupština akcionara se može održati najkasnije 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

**19.3.** Ako se i na ponovljenoj Skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, treća Skupština akcionara se može održati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine akcionara, kada se ne zahtijeva kvorum, a Skupština akcionara donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljne na Skupštini akcionara. Način sazivanja i obavještanja o sazivu Skupštine akcionara, primjenjuje se i na ponovljenu Skupštinu akcionara, s tim što se obavještenje o sazivu objavljuje najkasnije 10 dana prije sazivanja Skupštine akcionara.

## **Član 20**

**20.1.** Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na Skupštini akcionara mogu obavijestiti Skupštinu akcionara pismeno o svojim glasovima "za" ili "protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom odlukom, ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

**20.2.** Glasanje na Skupštini akcionara je javno, osim u slučaju kada najmanje jedna petina prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini akcionara zahtijeva tajno glasanje.

**20.3.** Skupština akcionara odluke donosi većinom glasova zastupljenih akcija. Izuzetno, Skupština akcionara dvotrećinskom većinom odlučuje o restrukturiranju društva, povećanju ili smanjenju kapitala CKDD-a i ograničenju ili ukidanju prioritnog prava akcionara da upišu akcije.

**20.4.** O dobrovoljnoj likvidaciji CKDD-a, Skupština akcionara odlučuje tročetvrtinskom većinom glasova.

**20.5.** Ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini akcionara.

**20.6.** Prilikom utvrđivanja kvoruma, uzimaju se u obzir akcije sa suspendovanim pravom glasa, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

**20.7.** Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da u njegovo ime glasa na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje.

**20.8.** Punomoćje se daje u pismenom obliku i mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

**20.9.** Punomoćja se evidentiraju u registracionoj listi prisutnih ili zastupanih akcionara.

**20.10.** Punomoćnik ne može biti revizor CKDD-a.

## **Član 21**

**21.1.** U radu Skupštine akcionara može se učestvovati i elektronskim putem, i to:

- 1) prenosom Skupštine akcionara direktno;
- 2) dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije i
- 3) glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

**21.2.** U slučajevima iz tačke 21.1. ovog člana, CKDD može izvršiti identifikaciju akcionara i provjeru sigurnosti elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu Skupštine akcionara elektronskim putem.

**21.3.** Ako prilikom elektronske komunikacije iz tačke 21.1. ovog člana dođe do smetnji u vezama, predsjedavajući je dužan da prekine sjednicu i nastavi je nakon otklanjanja smetnji.

## **ODBOR DIREKTORA**

### **Član 22**

**22.1.** Odbor direktora:

- 1) saziva sjednice Skupštine akcionara, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka za Skupštinu akcionara;
- 2) priprema predlog statuta i njegovih izmjena;
- 3) priprema godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju;
- 4) razmatra i usvaja periodične finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju;
- 5) predlaže način raspodjele dobiti i pokriće eventualnog gubitka;
- 6) utvrđuje plan poslovanja;
- 7) bira predsjednika Odbora direktora;
- 8) imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara, u skladu sa ovim statutom;
- 9) daje smjernice izvršnom direktoru za sprovođenje odluka u vezi sa poslovanjem CKDD-a;
- 10) donosi odluke u vezi sa poslovanjem, upravljanjem i raspolaganjem imovinom CKDD-a, koje nijesu u nadležnosti Skupštine akcionara;
- 11) odlučuje o visini i načinu plaćanja naknada za poslove koje obavlja CKDD;
- 12) donosi pravila, pravilnike, uputstva, odluke i druga opšta akta kojima se uređuje poslovanje CKDD-a, a koja, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje tržište kapitala, ne donose drugi organi;
- 13) odlučuje o poslovnoj i međunarodnoj saradnji sa drugim organima i institucijama;
- 14) imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora, a po potrebi može obrazovati komisije i druga radna tijela;
- 15) donosi Poslovnik o svom radu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i odlukama Skupštine akcionara;

**22.2.** Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja sledećih prava i dužnosti:

- 1) upravljanja CKDD-om i davanja smjernica za vođenje poslova;
- 2) utvrđivanja organizacije CKDD-a;
- 3) organizacije poslova računovodstva i finansijske kontrole;

- 4) imenovanja i razrješenja odgovornih lica – članova menadžmenta i supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa.

### **Član 23**

**23.1.** Odbor direktora ima 5 članova.

**23.2.** Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

**23.3.** Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

**23.4.** Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, tako što svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se biraju.

**23.5.** Za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

**23.6.** Za člana Odbora direktora CKDD-a može biti imenovano lice koje ima odobrenje Komisije i:

- 1) najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja u obimu od najmanje 240 kredita (VII1) CSPK-a;
- 2) lični ugled i odgovarajuće stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo u obavljanju poslova u finansijskom sektoru.

**23.7.** Član Odbora direktora ne može biti lice:

- 1) koje je pravosnažnom sudskom odlukom osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana Odbora direktora;
- 2) poslanik, odbornik, odnosno lice izabrano, imenovano ili zaposleno u organima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, osim ako Crna Gora ima vlasničko učešće u CKDD-u;
- 3) koje je direktor, član odbora direktora ili zaposleni ili lice sa kvalifikovanim učešćem u organizatoru tržišta koje ima dozvolu za rad izdatu u skladu sa zakonom;
- 4) koje je zaposleni u CKDD-u, direktor, član odbora direktora ili zaposleni u investicionom društvu, ovlaštenoj kreditnoj instituciji, emitentu ili investicionom fondu čije su HOV registovane u CKDD-u, osim ako ima vlasničko učešće u CKDD-u;
- 5) povezano sa licima iz podtač.1 do 4 ove tačke.

**23.8.** Izvršni direktor ne može biti član Odbora direktora.

**23.9.** Najmanje jedan član Odbora direktora mora da govori crnogorski jezik.

### **Član 24**

**24.1.** Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

**24.2.** Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi. Sjednice saziva predsjednik, a pravo da zakažu sjednicu imaju i zamjenik predsjednika i članovi Odbora direktora, pod uslovom da se sa tim saglasi više od polovine članova.

**24.3.** Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

**24.4.** U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

**24.5.** Odbor direktora može donijeti odluku pismenim izjašnjavanjem, putem e-mail-a, telefonski, telegrafski ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava ako se takvom načinu odlučivanja ne usprotivi ni jedan član Odbora direktora, a odluka je donijeta ako za nju glasa više od polovine članova Odbora direktora. Ovako donijeta odluka potvrđuje se na prvoj narednoj sjednici Odbora direktora.

**24.6.** Član Odbora direktora nema pravo glasa kad Odbor direktora odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti, ili njegovog rada u CKDD-u.

### **Član 25**

**25.1.** Članovi Odbora direktora dužni su da prilikom donošenja odluka postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, i odgovorni su za pričinjenu štetu CKDD-u, u skladu sa zakonom.

**25.2.** Član Odbora direktora ne odgovara CKDD-u za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je poštovao pravila struke, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu CKDD-a.

**25.3.** Ako se prava akcionara utvrđena zakonom i ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava.

**25.4.** Za štetu neće odgovarati član Odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je akcionar pretrpio štetu unio u zapisnik, kao ni član Odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici Odbora direktora, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem Odboru direktora, odmah nakon saznanja o donešenoj odluci. U svakom drugom slučaju ako se utvrdi da je član Odbora direktora učestvovao u donošenju nezakonite odluke namjerno ili sa grubom nepažnjom, odgovoran je za svu pričinjenu štetu, u skladu sa zakonom.

**25.5.** Članovi Odbora direktora za svoj rad odgovaraju Skupštini akcionara.

**25.6.** Član Odbora direktora može prije isteka mandata podnijeti ostavku, o čemu pismeno obavještava Odbor direktora najmanje 14 dana unaprijed.

**25.7.** Skupština akcionara će razriješiti člana Odbora u slučajevima: ako zloupotrebom službenog položaja počini prevaru u odnosu na CKDD i time pričini znatnu materijalnu štetu CKDD-u ili ako ovlašćenja i imovinu CKDD-a koristi suprotno interesima CKDD-a i/ili za sticanje lične dobiti, ako nesavjesnim radom pričini štetu CKDD-u i izazove konflikt interesa između njega i CKDD-a i time izazove poremećaj u radu i poslovanju CKDD-a, ako sa CKDD zaključi ugovor suprotno zakonu ili bude pravosnažno osuđen za krivična djela iz domena korupcije, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

**25.8.** Članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za rad, čiju visinu utvrđuje Skupština akcionara.

**25.9.** Član Odbora direktora koji ima prebivalište van sjedišta CKDD-a ima pravo na naknadu za putne i troškove smještaja za vrijeme održavanja sjednica Odbora direktora.

**25.10.** Način rada Odbora direktora bliže se uređuje Poslovníkom o radu.

## **IZVRŠNI DIREKTOR**

### **Član 26**

**26.1.** Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.

**26.2.** Izvršni direktor je odgovoran za poslovodstvo CKDD-a, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

**26.3.** Mandat izvršnog direktora CKDD-a traje četiri godine i može biti ponovo biran. Izvršni direktor mora da bude zaposlen u CKDD-u sa punim radnim vremenom.

**26.4.** Na imenovanje izvršnog direktora CKDD-a shodno se primjenjuju odredbe iz člana 23. tačka 23.6. i 23.7. ovog statuta.

**26.5.** Izvršni direktor mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva u finansijskom sektoru.

**26.6.** Prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora utvrđuju se posebnim ugovorom o radu koji Odbor direktora zaključuje sa izvršnim direktorom, kojim se utvrđuju i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

**26.7.** Izvršni direktor izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi odluke o:

- 1) poslovanju, predstavljanju i zastupanju CKDD-a;
- 2) upravljanju imovinom CKDD-a;
- 3) zaključivanju ugovora;
- 4) otvaranju računa u bankama;
- 5) zapošljavanju lica u CKDD-u;
- 6) izdavanju naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u CKDD-u;
- 7) investicionim planovima, pojedinačnim investicijama i izvršavanju drugih

obaveza koje su neohodne za dobrobit CKDD-a, u okviru ograničenja ovlaštenja izvršnog direktora utvrđenih Ugovorom i ovim statutom.

**26.8.** Izvršni direktor zaključuje pravne poslove i preuzima sve akte raspolaganja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 5.000,00 EUR uz supotpis predsjednika Odbora direktora, a pravne poslove i pravne radnje čija pojedinačna vrijednost prelazi 5.000 EUR uz posebnu prethodnu saglasnost Odbora direktora CKDD.

**26.9.** Ukoliko vrijednost pojedinačnog akta raspolaganja, odnosno pravnog posla nije jednosmisleno određena, za slučaj sumnje uzima se razumna procjena koju bi prosječni čovjek sa uobičajenom pažnjom mogao dobronamjerno ustanoviti.

**26.10.** Izvršni direktor je dužan da poštuje pravila potpisivanja. Potpisivanje u CKDD je kolektivno. Pravila potpisivanja propisuje Odbor direktora.

## **Član 27**

**27.1.** Odbor direktora će razriješiti izvršnog direktora prije isteka mandata:

- 1) ako mu Komisija oduzme odobrenje;
- 2) na lični zahtjev;
- 3) kada ispuni uslove za penziju;
- 4) kao i u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o radu.

## **SEKRETAR**

### **Član 28**

**28.1.** Sekretara CKDD-a imenuje i razrješava Odbor direktora.

**28.2.** Mandat sekretara traje četiri godine i može biti ponovo biran. Za sekretara može biti imenovano lice koje ima VSS i tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

**28.3.** Sekretar obavlja poslove utvrđene zakonom, a prava, obaveze i odgovornosti sekretara bliže se utvrđuju ugovorom o radu koji sa njim zaključuje Odbor direktora.

**28.4.** U odsustvu sekretara njegove poslove obavlja izvršni direktor.

## **REVIZORSKI ODBOR**

### **Član 29**

**29.1.** Revizorski odbor CKDD-a je kolektivno tijelo koje ima tri člana, a kojim rukovodi predsjednik. U slučaju odsustva predsjednika, radom Revizorskog odbora rukovodi član koga odredi predsjednik.

**29.2.** Nakon imenovanja, Odbor direktora bira članove Revizorskog odbora i utvrđuje im naknadu.

**29.3.** Mandat člana Revizorskog odbora traje godinu dana i može biti ponovo biran.

**29.4.** Najmanje jedan član Revizorskog odbora mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja CKDD-a.

**29.5.** Član Revizorskog odbora može prije isteka mandata podnijeti ostavku, o čemu pismeno obavještava Odbor direktora najmanje 15 dana unaprijed.

**29.6.** Način rada Revizorskog odbora bliže se uređuje Poslovníkom o radu, na koji saglasnost daje Odbor direktora.

### **Član 30**

**30.1.** Revizorski odbor:

- 1) prati postupak finansijskog izvještavanja;
- 2) prati efektivnost interne kontrole i interne revizije;
- 3) prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;

- 4) prati nezavisnost angažovanih ovlaštenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa članom 20 Zakona o reviziji;
- 5) daje preporuke Skupštini akcionara, odnosno osnivačima o izboru društva za reviziju ili ovlaštenog revizora;
- 6) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

## **REVIZOR**

### **Član 31**

**31.1.** Reviziju finansijskog izvještaja CKDD-a po isteku finansijske godine, vrši ovlašćeni nezavisni revizor.

**31.2.** Revizija iz tačke 31.1. ovog člana vrši se prije održavanja redovne Skupštine akcionara. Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora CKDD-a.

**31.3.** Revizora bira Skupština akcionara na period od 1 godine. Reviziju može obavljati društvo koje je registrovano u skladu sa pozitivnim propisima i koje zapošljava lica sa odgovarajućom licencom za obavljanje tih poslova.

**31.4.** Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja u skladu sa međunarodnim standardima i da izvještaj o reviziji podnese Skupštini akcionara.

**31.5.** Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige CKDD-a u ugovoreno vrijeme.

**31.6.** Revizor ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i menadžmenta CKDD-a da ga upoznaju sa svim podacima i da mu daju sva potrebna obavještenja za sačinjavanje izvještaja.

**31.7.** Revizor je nezavisan u svom radu.

**31.8.** Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora, niti na bilo koji način uticati na njegov rad.

**31.9.** Na osnovu odluke Skupštine akcionara, izvršni direktor sa revizorom zaključuje ugovor, koji se može raskinuti u skladu sa zakonom.

**31.10.** Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini akcionara i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, i da bude pozvan kao i akcionar.

## **IX POSLOVNE KNJIGE, FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI, DOBIT I GUBITAK**

### **Član 32**

**32.1.** Poslovna godina je jednaka kalendarskoj godini.

**32.2.** CKDD je dužno da vodi ili osigura vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

**32.3.** Dobit CKDD-a utvrđuje se godišnjim obračunom.

**32.4.** Nakon isteka svake poslovne godine CKDD je dužno u zakonom određenom roku da sastavi godišnje finansijske izvještaje i da ih dostavi na reviziju.

**32.5.** Nakon obavljenih radnji i postupaka iz tačke 32.4. ovog člana, Odbor direktora je dužan da sazove redovnu sjednicu Skupštine akcionara, koja se mora održati u rokovima određenim zakonom.

**32.6.** Sredstva za rad CKDD-a obezbjeđuju se iz naknada za pružanje usluga u skladu sa Cjenovnikom CKDD-a, kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

**32.7.** Dobit se raspoređuje u skladu sa odlukom Skupštine akcionara i prema potrebama CKDD-a.

**32.8.** Ako prihodi CKDD-a po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju. Gubitak se pokriva na teret sredstava koja se za to mogu koristiti po zakonu.

**32.9.** CKDD može formirati fondove i rezerve iz dobiti za namjene koje se utvrđuju odlukom Skupštine akcionara.

## **X ZAPOSLENI**

### **Član 33**

**33.1.** Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u CKDD-u utvrđuju se u skladu sa opštim propisima o radu, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

**33.2.** Zaposleni u CKDD-u ne smiju biti zaposleni kao izvršni direktor, članovi odbora direktora ili zaposleni kod organizatora tržišta ili u investicionim društvima, kod članova CKDD-a ili akcionarskih društava za čije se finansijske instrumente vrši kliring i saldiranje kod CKDD-a, odnosno za koje CKDD vodi registar finansijskih instrumenata.

**33.3.** O prijemu, rasporedu i pravima zaposlenih u CKDD-u odlučuje izvršni direktor, u skladu sa opštim propisima o radu, ovim statutom i opštim aktima CKDD-a.

## **XI POSLOVNA TAJNA**

### **Član 34**

**34.1.** Poslovnu tajnu predstavljaju svi podaci koji nijesu predviđeni za javno objavljivanje na osnovu zakona i podzakonskih akata Komisije.

**34.2.** Članovi Odbora direktora, izvršni direktor, zaposleni i druga lica koja posjeduju podatke i isprave, koji predstavljaju poslovnu tajnu i/ili povjerljive informacije CKDD-a, ne smiju ih koristiti u lične svrhe niti ih saopštavati trećim licima, osim na zahtjev nadležnog organa.

**34.3.** Lica iz tačke 34.2 ovog člana, su dužna da čuvaju poslovnu tajnu i da finansijske i druge relevantne informacije i podatke koji su im dostupni zbog prirode posla kojim se bave, tretiraju kao povjerljive.

## **XII OBJAVLJIVANJE AKATA**

### **Član 35**

**35.1.** Statut CKDD-a objavljuje se na internet stranici CKDD-a nakon dobijanja saglasnosti Komisije i registracije u Centralnom Registru Privrednih Subjekata, a stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

**35.2.** Ostala opšta akta CKDD-a koja donose Skupština akcionara i Odbor direktora, a na koje saglasnost daje Komisija, objavljuju se na internet stranici CKDD-a, odmah nakon dobijanja saglasnosti, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

## **XIII OBAVJEŠTAVANJE AKCIONARA**

### **Član 36**

**36.1.** CKDD je u obavezi da svoje akcionare obavještava o poslovanju CKDD-a i o radu njenih organa, a naročito o realizaciji poslovne politike, bilansu, raspodjeli dobiti i statusnim promjenama.

**36.2.** Obavještavanje se vrši podnošenjem izvještaja o poslovanju CKDD-a, podnošenjem izvještaja o radu organa CKDD-a, objavljivanjem na adekvatan način godišnjih obračuna i dostavljanjem odgovarajućih obavještenja akcionarima CKDD-a o podacima značajnim za poslovanje CKDD-a.

**36.3.** Akcionari imaju pravo da pogledaju poslovne knjige i dokumenta CKDD-a i da Odboru direktora i izvršnom direktoru postavljaju pitanja o poslovanju CKDD-a. Obrazložena pitanja se dostavljaju u pisanoj formi, a Odbor direktora i/ili izvršni direktor dužni su da pisano odgovore u roku od 15 dana od dana prijema pitanja.

## **XIV PRESTANAK RADA CKDD-a I STATUSNE PROMJENE**

### **Član 37**

**37.1.** CKDD može prestati sa radom odlukom Skupštine akcionara ili u skladu sa zakonom.

**37.2.** Odluke o statusnim promjenama (podjeli, spajanju ili pripajanju) donosi Skupština akcionara u skladu sa zakonom.

## **XV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 38**

**38.1.** Zaštita životne sredine i poštovanje njenih osnovnih principa, sprovodi se zaštitom radnika na njihovim radnim mjestima i svakodnevnom brigom o sprovođenju mjera zaštite na radu i zaštite i unapređenja čovjekove sredine.

**38.2.** Odbor direktora CKDD-a donosi Pravilnik o zaštiti životne sredine, u skladu sa zakonom.

## **XVI IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

### **Član 39**

**39.1.** Statut se mijenja na način i po postupku utvrđenim zakonom za njegovo donošenje.

**39.2.** Inicijativu za izmjenu odnosno dopunu statuta mogu podnijeti akcionari sa najmanje 5% kapitala, Odbor direktora i izvršni direktor.

**39.3.** O pokrenutoj inicijativi za izmjenu, odnosno dopunu statuta izjašnjava se Odbor direktora.

**39.4.** Predlog izmjena, odnosno dopuna statuta utvrđuje Odbor direktora.

**39.5.** Nakon što Skupština akcionara usvoji statut, odnosno njegove izmjene i/ili dopune, usvojeni tekst se dostavlja Komisiji na saglasnost.

## **XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 40**

**40.1.** Unutrašnji akti CKDD-a će se uskladiti sa ovim statutom, u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

**40.2.** Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut CDA broj:02-196 sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.

### **Član 41**

**41.1.** Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

## **PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

Radomir Rudanović